

„RELAKS“ a.d.
BANJA LUKA

Na osnovu člana 50. Statuta „RELAKS“ a.d. Banja Luka i odluke Upravnog odbora od 17.06.2010.g., Upravni odbor „RELAKS“ a.d. BANJA LUKA

S A Z I V A

15. redovnu Skupštinu akcionara „RELAKS“ a.d. Banja Luka,
koja će se održati dana 12.07.2010.g.sa početkom u 9 časova
u prostorijama Društva u Ulici Jovana Dučića 22 u Banjoj Luci

D N E V N I R E D

1. Izbor Verifikacione komisije i zapisničara
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 14. Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja revizora za 2009.g.
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Finansijskih izvještaja za 2009.godinu
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2010.godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010.g.

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 10 časova , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Materijali za Skupštinu akcionara nalaze se u prostorijama Društva.

UPRAVNI ODBOR

«RELAKS» A.D.
BANJA LUKA
Jovana Dučića 22

Nadzorni odbor Društva
Broj: 01-300/10
Datum: 25.05.2010.g.

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA za period od 12.06.2009.g do dana izvještavanja

Ovim izvještajem obuhvaćen je period od poslednjeg izvještaja Nadzornog odbora Skupštini akcionara „RELAKS“ a.d. Banja Luka koja je održana 12.06.2009.g. do danas. Imajući u vidu ulogu Nadzornog odbora, definisanu zakonom i Statutom Društva, Skupštinu akcionara je neophodno ukratko izvijestiti o sljedećim segmentima poslovanja:

- o zakonitosti rada Uprave Društva
- o godišnjem obračunu za 2009.g.odinu

Rad Nadzornog odbora

Predmet razmatranja Nadzornog odbora je bio:

- kontrola rada organa Društva
- finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju za 2009.g.

O rezultatima izvršenog nadzora, Nadzorni odbor je, shodno svojim zakonskim obavezama, sačinio izvještaj za Skupštinu akcionara i dao mišljenje po određenim pitanjima. Uvidom u dokumentaciju o radu Upravnog odbora, dokumentaciju o radu Skupštine akcionara, kao i ostalu poslovnu dokumentaciju, utvrđeno je da se ove evidencije vode uredno.

Rad Uprave Društva

Nadzor nad zakonitošću rada Uprave, Nadzorni odbor je vršio uvidom u dokumentaciju o radu Upravnog odbora.

Odluke koje je Upravni odbor usvojio, u skladu su sa propisima koji regulišu njegove aktivnosti.

Godišnji obračun za 2009.g.

U cilju davanja Mišljenja o godišnjem obračunu za 2009.g. Skupštini akcionara, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici 25.05.2010.g. razmatrao finansijske izvještaje Društva za 2009.g. i izvršio provjeru njihove usklađenosti sa propisima kojima je regulisana obaveza izrade i predaje finansijskih izvještaja nadležnim institucijama.

Prilikom razmatranja godišnjeg izvještaja, konstatovano je da su blagovremeno izvršene potrebne aktivnosti i da lice, koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga ima licencu za obavljanje profesionalno- stručnih poslova u svome zvanju.

Napominjemo da nije vršeno testiranje pojedinačnih dokumenata na kojima se zasnivaju iznosi na finansijskim izvještajima. To podrazumijeva temeljnu kontrolu računovodstvenih isprava i dosljednosti primjene usvojenih računovodstvenih standarda, što je predmet revizije finansijskih izvještaja.


Uvidom u godišnji obračun Društva za 2009.g. Nadzorni odbor je utvrdio da su zakonske obaveze ispoštovane te da je godišnji obračun potpisan od strane direktora Društva i da je predan Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge u zakonski utvrđenom roku.

Na osnovu gore navedenog Nadzorni odbor daje MIŠLJENJE – PREPORUKU, da se izvještaj o poslovanju za 2009. godinu usvoji.



Predsjednik Nadzornog odbora:

Vujmilović Đurđa



VralAudit

Preduzeće za reviziju i konsalting, Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka

Tel/faks: +387 51 348 480, 348 490

e-mail: vral@inecco.net

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

NARUČILAC:
RELAKS a.d. Banja Luka

Banja Luka, maj 2010.

SADRŽAJ:

	Strana
Mišljenje nezavisnog revizora	
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2009. GODINE	
- Bilans uspjeha	1
- Bilans stanja	2
- Izvještaj o promjenama na kapitalu	3
- Bilans novčanih tokova	4
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	5 - 16

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

AKCIONARIMA « RELAKS » AD BANJA LUKA

Izvršili smo reviziju Izvještaja o finansijskom položaju « RELAKS » AD Banja Luka (U daljem tekstu: Društva) na dan 31. decembra 2009. godine i odgovarajućeg Izvještaja o ukupnom rezultatu, Izvještaja o tokovima gotovine i Izvještaja o promjenama u kapitalu za period koji se završava na taj dan.

Nezavisna revizija finansijskih izvještaja za period koji završava na dan 31. decembra 2008.godine je obavljena od strane nezavisnog revizora koji je izrazio mišljenje bez rezervi.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Za finansijske izvještaje je odgovorno rukovodstvo. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, te odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost nezavisnog revizora

Naša odgovornost je da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prezentovanim finansijskim izvještajima.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 36/09) koji nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjera putem uzoraka, kojima se potkrepljuje objektivnost informacija objelodanjenih u finansijskim izvještajima. Revizija, takođe, obuhvata i ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija koju smo obavili pruža solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31. decembra 2009. godine kao i rezultate poslovanja za tu godinu, u skladu sa Računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.

Banja Luka, maj 2010. godine



VRALAUDIT d.o.o.

Blagojević Zoran
Ovlašteni revizor

**PREDUZEĆE ZA NJEGU KOSE I TIJELA
RELAKS A.D.
BANJA LUKA**

**Finansijski izvještaj za period koji se završava
31.12.2009. godine**

Banja Luka, februar 2010. godine

BILANS USPJEHA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
Za period koji se završava 31. decembra 2009. godine
(U KM)

<i>Opis</i>	<i>Napomena</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>
POSLOVNI PRIHODI	4.1.	337.768	373.110
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		316.958	353.278
Ostali poslovni prihodi		20.810	19.832
POSLOVNI RASHODI	4.2.	448.354	579.896
Troškovi materijala, goriva i energije		43.346	65.953
Troškovi bruto plata		302.801	410.259
Troškovi proizvodnih usluga		20.726	18.252
Troškovi amortizacije		60.517	66.759
Nematerijalni troškovi		16.036	13.192
Troškovi poreza i doprinosa		4.928	5.481
POSLOVNI DOBITAK (-GUBITAK)		-110.586	-206.786
Finansijski prihodi		4.352	41
Finansijski rashodi		204	4.783
NETO EFEKAT FINANSIRANJA	4.3.	4.148	-4.742
DOBIT (-GUBITAK) REDOVNE AKTIVNOSTI		-106.438	-211.528
Ostali prihodi		16.393	
Ostali rashodi		1.447	1.210
DOBIT (-GUBITAK) PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	4.4.	14.946	-1.210
DOBIT (-GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	4.5.	-91.492	-212.738
Porez na dobit	4.5.	0	0
NETO DOBIT (-GUBITAK)	4.5.	-91.492	-212.738
Dio neto gubitka koji pripada većinskim vlasnicima		-77.513	-180.234
Dio neto gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima		-13.979	-32.504
Obična zarada po akciji		-0,09	-0,21
Razrijeđena zarada po akciji		-0,09	-0,21

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

BILANS STANJA
 (Izvještaj o finansijskom položaju)
 Za period koji se završava 31.decembra 2009. godine
 (U KM)

Opis	Napomena	Stanje na dan 31.decembra	
		2009	2008
AKTIVA			
Nematerijalna ulaganja	4.6.	252.560	516.260
Nekretnine, postrojenja i oprema	4.6.	2.227.873	2.024.690
Zalihe i dati avansi	4.7.	3.097	4.036
Kratkoročna potraživanja i plasmani	4.8.	5.329	5.202
Gotovina i ekvivalenti gotovine	4.9.	3.130	2.276
Aktivna vremenska razgraničenja		125	618
POSLOVNA AKTIVA		2.492.114	2.553.082
PASIVA			
Akcijski kapital	4.10.	1.008.920	1.008.920
Emisiona premija	4.10.		156.561
Revalorizacione rezerve	4.10.	1.486.447	1.486.447
Gubitak	4.10.	-147.669	-212.738
Kratkoročni krediti	4.11.	77.065	
Primljeni avansi, depoziti i kaucije			176
Obaveze prema dobavljačima	4.12.	27.709	42.478
Obaveze za zarade i naknade zarada	4.13.	23.041	36.621
Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	4.13.	6.054	25.515
Druge obaveze	4.13.	10.547	9.102
POSLOVNA PASIVA		2.492.114	2.553.082

Napomene na narednim stranama čine sastavni
dio ovih finansijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za period koji se završava 31. decembra 2009. godine

(U KM)

Opis	Napomena	Akcionarski kapital i drugi vidovi osnovnog kapitala	Revalorizacione rezerve	Emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve	Dobit/-Gubitak	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2007. godine	4.10	1.008.920	1.486.447	400.000	-243.439	2.651.928
Neto dobit/gubitak za 2008. godinu				0	-212.738	
Pokriće gubitka				-243.439	243.439	
Stanje na dan 31.12.2008. godine	4.10	1.008.920	1.486.447	156.561	-212.738	2.439.190
Neto dobit/gubitak za 2009. godinu					-91.492	
Pokriće gubitka				-156.561	156.561	
Stanje na dan 31.12.2009. godine	4.10	1.008.920	1.486.447	0	-147.669	2.347.698

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

BILANS TOKOVA GOTOVINE

(Izveštaj o tokovima gotovine)

Za period koji se završava 31. decembra 2009. godine
(u KM)

Opis	2009	2008
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od kupaca	337.280	421.269
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima	-102.191	-117.120
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim	-315.287	-381.919
Odlivi po osnovu kamata	-204	-4.783
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-161	-8.534
Neto priliv (-odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	-80.563	-91.087
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi po osnovu kamata	4.352	
Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava		-25.710
Neto priliv(-odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	4.352	-25.710
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi od kamata		41
Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	77.065	
Neto priliv(-odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	77.065	41
NETO PRILIV GOTOVINE	854	
NETO ODLIV GOTOVINE		-116.756
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	2.276	119.032
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3.130	2.276

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Preduzeće za njegu kose i tijela "RELAKS" a.d. Banja Luka osnovano je 1945. godine i bavi se pružanjem frizerskih, kozmetičkih i pedikerskih usluga. Djelatnost obavlja u salonima na sledećim lokacijama:

- Veselina Masleše broj 20 ukupne površine 633,27 m² na četiri etaže,
- Save Mrkalja, površine 46,70m²,
- Bana Milosavljevića broj 38, površine 17,38m²,
- Kralja Petra I Karadorđevića broj 66, površine 30,70m²,
- Mladena Stojanovića broj 3, površine 32,60m²,
- Jovana Dučića 22,
- Jevrejska bb (zakupljeni prostor),

Od osnivanja do 2001. godine, preduzeće je doživjelo više promjena u obliku organizovanja. Od 2001. godine posluje kao akcionarsko društvo upisano u registar Osnovnog suda U Banja Luci kao "RELAKS" A.D. sa sjedištem u uluci Veselina Masleše 20. Banja Luka. Od decembra 2007. godine novo sjedište preduzeća je Jovana Dučića 22.

Direktor: Marica Carević

Upravni odbor: Ćubić Ljubomir
Bojanić Dragana
Stanarević Milorad

Nadzorni odbor: Vujmilović Đurđa
Marković Milica
Uletilović Petar

Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada u 2008. godini iznosi 38 radnika, a u 2009.godini 35 radnika.

2. OSNOVE ZA PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. OSNOVE ZA PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su obavezna da u potpunosti primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 36/09). Isto tako su u obavezi da primjenjuju i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) koji su bili u primjeni na dan 31. decembra 2005. godine i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2006. godine ili kasnije.

Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o primjeni kontnog okvira za Preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo i Pravilnikom o obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za Preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo ("Službeni glasnik RS", broj 84/09).

Dana 20. septembra 2006. godine usvojen je novi Zakon o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS", broj 91/06) koji se primjenjuje od 1. januara 2007. godine. Novousvojenim Zakonom je regulisano da se poreski gubitak, kao negativna razlika između prihoda i rashoda u postupku utvrđivanja poreske osnovice, prenosi i nadoknađuje umanjivanjem poreske osnovice u narednih pet godina.

2.2. PROCJENE I VREDNOVANJA

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i najrazumnijih pretpostavki koje imaju efekat na vrednovanje imovine i obaveza i objavljivanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim tokom perioda poslovanja. Ipak, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

Finansijski izvještaj za godinu koja se završava 31.12.2009. godine izraženi su u Konvertibilnim markama (KM).

Uporedne podatke predstavljaju revidirani finansijski izvještaji za period koji se završava 31.12.2008. godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. PRIHODI

Prihodi i rashodi, ostali prihodi i ostali rashodi poslovanja se knjiže po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Prihod od prodaje usluga se knjiži nakon pologa gotovine na blagajni preduzeća za gotovinske prodaje ili nakon prihvatanja usluge od strane kupca, umanjeno za PDV i date eventualne popuste u cijenama.

3.2. TROŠKOVI POSLOVANJA

Troškovi poslovanja predstavljaju sve izdatke nastale u odnosu na fakturisane prihode, a obuhvataju troškove materijala, energije, goriva, bruto zarada, kao i opšte troškove poslovanja neophodne za ostvarivanje prihoda.

Održavanja i popravke se knjiže u rashod perioda u kome su nastali. Za veća obnavljanja koja dovode do promjene funkcionalne vrijednosti stalne imovine održavanja i popravke se kapitalizuju i amortizuju u skladu sa procjenjenim vijekom trajanja.

3.3. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna sredstva se vrednuju po procjenjenoj vrijednosti.

3.4 OSNOVNA SREDSTVA

Objekti, oprema i zemljište su iskazana po procjenjenoj vrijednosti, umanjenoj za amortizovanu vrijednost.

Amortizacija se ravnomjerno obračunava na procjenjenu vrijednost, primjenom godišnjih amortizacionih stopa, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog vijeka trajanja:

- građevinski objekti	2% do 10%
- oprema	7% do 20%

Novonabavljena osnovna sredstva se vrednuju po nabavnoj vrijednosti koju čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećana za troškove nabavke i aktiviranja i srazmjeran dio poreskih obaveza i troškova finansiranja.

3.5. ZALIHE

Zalihe materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i HTZ opreme se vrednuju po nabavnim cijenama koje uključuju fakturnu vrijednost i troškove nabavke. Obračun utroška se vrednuje po prosječnim cijenama.

Sitan alat i inventar, ambalaža i službena i zaštitna odjeća se otpisuju u cjelini stavljanjem u upotrebu.

Testiranje zaliha na obezvrjeđenost se vrši prilikom godišnjeg popisa. Za isnos obezvrjeđenja se obračunava ispravka vrijednosti zaliha.

3.6. POTRAŽIVANJA

Potraživanja se vrednuju po nominalnoj vrijednosti.

Dospjela potraživanja starija od godinu dana se ispravljaju ili otpisuju na teret neposlovnih rashoda na osnovu procjene svakog pojedinačnog potraživanja.

3.7. NOVČANA SREDSTVA

Pod novčanim sredstvima se podrazumjevaju sredstva na žiro i deviznim računima kod domaćih banaka i sredstva u blagajni i vrednovana su po nominalnoj vrijednosti.

3.8 PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u konvertibilnim markama (KM) po zvaničnom kursu Centralne banke BiH koji je važio na dan poslovne promene. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u konvertibilne marke (KM) po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na taj dan.

3.9 POREZ NA DOBIT

Porez na dobit se obračunava u skladu sa propisima Republike Srpske o oporezivanju. Konačna poreska osnovica, na koju se primjenjuje stopa poreza na dobit od 10%, utvrđuje se poreskom prijavom. Poreska osnovica iskazana u poreskoj prijavi se izračunava na osnovu ostvarene dobiti za period, prikazane u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovane za stalne ili privremene razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske koje se mogu odnositi na uvećanje poreske osnovice za troškove koji se po poreskim propisima ne priznaju i umanjenje za gubitke iz ranijih godina.

3.10. NAKNADE ZAPOSLENIM

U skladu sa domicilnim propisima Preduzeće je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze podrazumijevaju poreze i doprinose obračunate na teret bruto plata zaposlenih koje je poslodavac dužan platiti prilikom isplate neto primanja. Pored toga, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine zaposlenima prilikom odlaska u penziju u visini prosjeka tri posljednje plate zaposlenog ili Preduzeća, u zavisnosti koja je veća.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**4.1. POSLOVNI PRIHODI**

OPIS	2009	2008
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	316.958	353.278
Drugi poslovni prihodi-prihodi od zakupnina	20.810	19.832
UKUPNO	337.768	373.110

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu se odnosi na prihode od prodaje usluga.

Drugi prihodi obuhvataju prihode od zakupnine poslovnih prostora izdatih u zakup.

4.2 POSLOVNI RASHODI

OPIS	2009	2008
Troškovi materijala, goriva i energije	43.346	65.953
Troškovi bruto zarada i naknada	302.801	410.259
Troškovi proizvodnih usluga	20.726	18.252
Troškovi amortizacije	60.517	66.759
Nematerijalni troškovi	16.036	13.192
Troškovi poreza i doprinosa	4.928	5.481
UKUPNO	448.354	579.896

Troškovi materijala, goriva i energije najvećim dijelom obuhvataju troškove materijala za pružanje usluga i troškove kancelarijskog materijala, troškove električne energije, troškove energije za zagrijavanje poslovnih prostorija i utrošenu vodu.

Troškovi bruto zarada obuhvataju troškove neto zarada i ostalih naknada zaposlenima prema Ugovorima o radu i poreze i doprinose prema zakonodavstvu Republike Srpske, kao i primanja članova Upravnog i Nadzornog odbora, otpremnine radnicima i pomoć zaposlenima.

Troškovi proizvodnih usluga najvećim dijelom obuhvataju telefonske usluge, troškove redovnog održavanja, troškove zakupnina i troškove komunalnih usluga.

Nematerijalni troškovi se, najvećim dijelom, odnose na naknade zaposlenima koje nemaju tretman ličnih primanja (dnevnice za službeni put), reprezentacije, troškove osiguranja i platnog prometa i taksa.

Troškovi poreza su dodatna poreska opterećenja koja ne zavise od poslovnog rezultata (porez na imovinu, naknada za korišćenje voda, naknada kod registracije vozila, naknada za građevinsko zemljište te ostali porezi).

Troškovi doprinosa se odnose na doprinos za šume, doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstvo, nezaposlenost, dječija zaštita i drugi troškovi te vrste.

4.3. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
FINANSIJSKI PRIHODI	4.352	41
Prihodi od kamata	4.352	41
FINANSIJSKI RASHODI	204	4.783
Rashodi kamata	204	4.783
DOBITAK(-GUBITAK) FINANSIRANJA	4.148	-4.742

Prihodi kamata se odnose na kamate naplaćene po sudskom sporu, a rashodi kamata obuhvataju zatezne kamate na zakašnjenja u plaćanju obaveza.

4.4. OSTALI PRIHODI I RASHODI

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
OSTALI PRIHODI	16.393	0
Naplaćena otpisana potraživanja	15.191	0
Prihodi od smanjenja obaveza	1.202	
OSTALI RASHODI	1.447	1.210
Otpisi obrtnih sredstava	227	1.210
Kazne za presteupe i prekršaje	1.220	
DOBITAK(-GUBITAK)	14.946	-1.210

4.5. REZULTAT POSLOVANJA

Opis	<u>2009</u>	<u>2008</u>
POSLOVNI DOBITAK (-GUBITAK)	-110.586	-206.786
DOBITAK/GUBITAK FINANSIRANJA	4.148	-4.742
DOBIT (-GUBITAK) PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	14.946	-1.210
DOBIT(-GUBITAK) BRUTO	-91.492	(212.738)
Porez na dobit	0	0
DOBIT(-GUBITAK) NETO	-91.492	(212.738)

4.6. STALNA IMOVINA

Opis	Nematerijalna ulaganja	Građevinski objekti	Oprema	Avansi i os. Sredstva u pripremi	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Stanje na dan 31.12.2008.god.	635.660	2.611.589	115.883	208.120	3.571.251
Povećanje					0
Reklasifikacija	-263.700	263.700			0
Smanjenje	-119.400				-119.400
Stanje na dan 31.12.2009.god.	252.560	2.875.289	115.883	208.120	3.451.851
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI					
Stanje na dan 31.12.2008.god.	119.400	879.749	31.152		1.030.301
Amortizacija		44.247	16.270		60.517
Povećanje					0
Smanjenje	-119.400				-119.400
Stanje na dan 31.12.2009.god.	0	923.996	47.422		971.418
SADAŠNJA VRIJEDNOST					
Stanje 31. 12. 2008. god.	516.260	1.731.839	84.731	208.120	2.540.950
Stanje 31. 12. 2009. god.	252.560	1.951.292	68.461	208.120	2.480.433

Nematerijalna ulaganja se odnose na trajno pravo korištenja zemljišta koje obuhvata 114,80 m² zemljišta koje se nalazi pod objektom u ulici Veselina Masleše 20, Banja Luka. Ovlašteni sudski procjenitelj je na dan 31.12.2005. godine, procijenio vrijednost trajnog prava korištenja za zemljište pod objektom.

Preduzeće koristi 914,51 m² bruto korisne površine objekata. Građevinski objekti su procijenjeni po cijeni gradnje na dan 31.12.2005.godine, uzimajući u obzir kvalitet gradnje, materijal od koga je izgrađen objekat, izgrađenost infrastrukture, funkcionalnost, lokacija, stepen završenosti i stepen oštećenosti.

Tako dobijena vrijednost je svedena na sadašnju vrijednost tako što je korigovana koeficijentom preostale korisnosti. Koeficijent je izračunat iz odnosa procijenjenog preostalog vijeka trajanja i ukupnog vijeka trajanja, koji je procijenjen na 10 do 50 godina, zavisno od tipa objekta.

Izračunata vrijednost je korigovana koeficijentom obezvrjeđenja, jer je utvrđeno da navedena osnovna sredstva u dužem periodu nisu adekvatno održavana.

Dati avansi obuhvataju unaprijed uplaćene iznose ranijih godina povezanom pravnom licu „Niskogradnja“ d.o.o radi izvođenja radova adaptacije i renoviranja objekta u Ul. Veselina Masleše prema sačinjenom Ugovoru.(208.120 KM).Rok za izvođenje radova je 31.oktobar 2010.godine, u skladu sa Aneksom broj 2 zaključenim 24.09.2009.godine.

Oprema obuhvata namještaj, radne površina, namjenske stolice, klima uređaje, opremu video nadzora i drugu opremu koja je neophodna za funkcionisanje savremenog frizerskog salona.

4.7 MATERIJAL I SITAN INVENTAR

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008.</u>
Materijal	633	1.140
Sitan inventar	2.464	2.884
Dati avansi		12
UKUPNO	<u>3.097</u>	<u>4.036</u>

Materijal najvećim dijelom obuhvata kozmetički materijal neophodan za rad u salonima. Sitan inventar se odnosi na inventar koji su zadužili radnici po salonima (fenov, četke ,peškiri i drugi inventar).

4.8 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008.</u>
Kupci u zemlji	28.055	42.065
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	-24.067	-39.258
Potraživanja za refundaciju bolovanja	1.341	2.394
UKUPNO	<u>5.329</u>	<u>5.202</u>

Najveći dio potraživanja od kupaca se odnosi na sledeće kupce:

Naziv	Stanje na dan			
	<u>31.12.2009.</u>		<u>31.12.2008.</u>	
	Ukupno	Ispravka vrijednosti	Ukupno	Ispravka vrijednosti
RTRS Banja Luka	197		4.112	(3.841)
AIR SRPSKA Banja Luka	24.067	(24.067)	24.067	(24.067)
PP INDRA Banja Luka	1.011		1.524	
SZTR SOLDAT Banja Luka	567		567	
OSIGURANJE HELIOS Mostar			11.350	(11.350)
FRIENDS Banja Luka	1.053		351	
NOVA DI Vrbas	1.160		95	
UKUPNO	<u>28.055</u>	<u>-24.067</u>	<u>42.066</u>	<u>-39.258</u>

Rukovodstvo preduzeća je, radi naplate sumnjivih i spornih potraživanja pokrenulo sudske postupke prema AIR SRPSKA Banja Luka u 2004. godine.

4.9. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju novčana sredstva na žiro računima preduzeća i to kod:

- VOLKS BANK A.D., Banja Luka	1.159
- NOVA BANKA A.D., Banja Luka	23
Ukupno KM	1.182
i u blagajni preduzeća u iznosu od	1.948

što ukupno čini 3.130 konvertibilnih maraka.

4.10 KAPITAL

	31.12.2009	31.12.2008.
Akcijski kapital	1.008.920	1.008.920
Emisiona premija	0	156.561
Revalorizacione rezerve	1.486.447	1.486.447
Gubitak ranijih godina	-56.177	-
Gubitak tekuće godine	-91.492	-212.738-
UKUPNO	2.347.698	2.439.190

Akcije kotiraju na slobodnom berzanskom tržištu Banjalučke berze po oznakom RLKS-R-A. Na dan 31.12.2008.godine cijena akcije je 2,00 KM, a na dan 31.12.2009.godine 1,30 KM.

Tokom 2009.godine na osnovu Odluke Skupštine akcionara izvršeno je pokriće akumuliranog gubitka na teret emisione premije u iznosu od 156.561 KM.

Struktura akcionarskog kapitala na dan 31.12.2009. je sledeća:

Opis	Učešće	Broj akcija Nominalna vrijednost KM
Ćubić Ljubomir	84,7213%	854.770
Fond PIO	8,0177%	80.892
Fond za restituciju RS	4,0088%	40.446
Ostali akcionari	3,2522%	32.812
UKUPNO:	100,0000%	1.008.920

4.11. KRATKOROČNI KREDITI

Kratkoročni krediti obuhvataju beskamatno kratkoročno pozajmljena sredstva od strane većinskog vlasnika Ćubić Ljubomira (34.000 KM) i povezanog pravnog lica „Niskogradnja“ d.o.o. (43.065 KM) radi održavanja tekuće likvidnosti.

4.12 DOBAVLJAČI

Obaveze prema dobavljačima obuhvataju obaveze prema sledećim pravnim licima:

Dobavljač	<u>31.12.2009.</u>	<u>31.12.2008.</u>
Zavod za izgradnju, Banja luka	11.633	14.230
Toplana, Banja luka	3.635	5.342
Vimkop Val, Banja Luka	3.359	2.561
Elektrokrajina, Banja Luka	1.730	8.503
Advokat Đuro M. Savić	1.250	
Nova Oprema, Banja Luka	1.104	2.783
Vodovod, Banja Luka	1.028	1.544
Čistoća A.D., Banja Luka	786	1.311
Telekom, Banja Luka	748	1.007
Zajednica etažnih vl., B. Milosavljević 36	508	198
Krajina osiguranje, Banja Luka	462	462
Centralni registar hartija od vrijednosti	395	960
Atlatik, Banja Luka	273	341
Montgraf, Banja Luka	259	366
Amifriz Žepče	224	
Privredna komora	180	
Eko Bel, Banja Luka	135	158
Ostali dobavljači		2.712
UKUPNO	<u>27.709</u>	<u>42.478</u>

4.13 OBAVEZE ZA ZARADE I NAKNADE ZARADA, POREZE I DOPRINOSE I DRUGE OBAVEZE

	<u>31.12.2009.</u>	<u>31.12.2008.</u>
Obaveze zarade i naknade zarada	16.615	36.621
Obaveze prema članovima UO i NO	7.600	7.600
Obaveze za poreze na zarade i naknade	574	2.907
Obaveze za doprinose na zarade i naknade	8.156	14.972
Obaveze za pdv	3.734	4.340
Obaveze za naknade za vodu	198	1.440
Obaveze za naknade za šumu	250	261
Obaveze za protivpožarnu naknadu	135	149
Obaveze za poseban doprinos za invalide	277	322
Ostale obaveze-republička taksa	300	
Ostale obaveze-komunalna taksa	400	
Ostale obaveze-porez -ugovor o djelu		61
Ostale obaveze-porez -Upravni i Nadzorni odbor	760	760
Obaveze za obustave iz plata	643	1.502
Ostale obaveze-doprinosi -ugovor o djelu		303
UKUPNO	<u>39.642</u>	<u>71.238</u>

Obaveze za zarade i naknade zarada obuhvataju obaveze prema radnicima za obračunatu platu za decembar 2009. godine. Od januara 2008.godine plate se obračunavaju u skladu sa Kolektivnom ugovorom kojim je regulisano da cijena rada iznosi 120,00 KM.

Obaveze za poreze i doprinose se, u najvećem dijelu, odnose na obaveze za poreze i doprinose koji su obračunavaju prema zakonskim propisima na isplate radnicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora. Pored toga, ove obaveze obuhvataju i obaveze za PDV i ostale naknade i takse u skladu sa zakonskim propisima.

4.14 POTENCIJALNE OBAVEZE

Prema informacijama dobijenim od pravne službe, protiv preduzeća nema pokrenutih sudskih sporova za naplatu potraživanja.

Preduzeće je pokrenulo sudski zahtjev za naplatu potraživanja od AIR SRPSKA tokom 2004.godine.

Protiv Preduzeća je pokrenuto više sudskih sporova od kojih se jedan odnosi na otkup stana, a ostali se odnose na veći broj tužbi podnesenih od strane radnika Preduzeća radi priznavanja isplate toplog obroka, prevoza i regresa za 2009.godinu.

Rukovodstvo očekuje da će najveći dio sporova protiv Preduzeća biti povučen, jer rezultati poslovanja ne omogućavaju isplate zahtjevane od strane radnika.

4.15 POVEZANE STRANE

Akcionar koji posjeduje najveći udio u kapitalu preduzeća je Ćubić Ljubomir koji je, istovremeno i vlasnik preduzeća "Niskogradnja" d.o.o. Banja Luka i većinski vlasnik preduzeća "Rotas" AD Banja Luka. Transakcija sa povezanim stranama objašnjene u napomenama 4.6. i 4.11. su obavljene po povlaštenim cijenama.


4.16 STALNOST POSLOVANJA

Rukovodstvo Preduzeća nastoji da više pažnje posveti kadrovskoj i starosnoj strukturi zaposlenih i edukaciji frizera i kozmetičara. Edukacija zaposlenih je bitna i to pruža mogućnost praćenja svjetskih trendove u ovoj oblasti, a time i obezbjeđenje liderske uloge u pružanju usluga za njegu kose i tijela u okruženju, te ostvarenje dobiti kojom se trebaju pokriti gubici iz predhodnih perioda.

Ipak, ostvareni rezultati poslovanja ukazuju na činjenicu da, ukoliko rukovodstvo ne uspije u namjerama da značajno poveća obim posla i ostvarenje značajno većih poslovnih prihoda, nastavak poslovanja može biti doveden u pitanje.

Potvrđeno od strane

RELAKS A.D.
Banja Luka



Marica Carević, direktor

